

Dragi roditelji,

do sada je bilo uobičajeno da u februaru djeca i roditelji dobiju svjedočanstvo u kome stoji uspjeh djeteta u školi.

U međuvremenu postoji mogućnost da razrednik i Vaše dijete razgovaraju o tome sta je Vaše dijete već dobro savladalo, a šta još treba da vježba. Na kraju razgovora se zajedno napišu ciljevi za nekoliko narednih mjeseci. Vi kao roditelj ste na početku u ulozi posmatrača, a na kraju razgovora možete eventualno i da se uključite u razgovor.

Dosadašnja iskustva pokazuju da se djeca veoma raduju tom razgovoru – toj mogućnosti da sami razgovaraju sa razrednikom! Da se zajednički razgovara o njihovim sposobnostima i znanju djecu jako motiviše. Kroz to oni sami preuzimaju odgovornost za svoje učenje.

Razgovor o uspjehu (Lern-Gespräch)



Razgovor između razrednika i djeteta
(ca. 20 min)



Mama/tata evtl. sa prevodiocem

Nakon razgovora Vi i Vaše dijete dobijete:

- jedan ispunjen obrazac o postignutom nivou znanja Vašeg djeteta iz koga se vidi sadržaj prethodnog razgovora.
- na pismeno, zajedno dogovoreni ciljevi.

Ako još imate pitanja o gore pomenutom razgovoru, dodjite na roditeljski sastanak _____ u _____ sati u našoj školi.

Prije nego što dogovorimo termin, potrebna nam je Vaša odluka:

- da li pri razgovoru želite prevodioca, koji će biti angažovan od strane škole.
- da li Vi u februaru želite klasično svjedočanstvo umjesto razgovora o uspjehu.

Molimo Vas dajte ovaj odrezak popunjen Vašem djetetu do _____ da ga preda u školi:

- Ja/Mi želim/o razgovor o uspjehu umjesto svjedočanstva
- Ja/Mi želim/o prevodioca
(Jezik: _____)
- Ja/Mi **ne želim/o** razgovor. Ja/Mi želim/o samo svjedočanstvo.

Ime djeteta: _____ Razred: _____

Potpis: _____